

IQOS  
ILUMA i  
P R I M E

Korisničko uputstvo

# Discover the New Features

ME Otkrijte nove funkcije

**ME Preuzmite IQOS aplikaciju**

Koristite IQOS aplikaciju da biste prilagodili postavke uređaja i personalizovali svoje iskustvo.\*  
Posjetite [www.iqos.com/apps](http://www.iqos.com/apps)

\*Dostupnost IQOS aplikacije može varirati u zavisnosti od zemlje.



# Pause Mode

ME Režim pauze

## Pause Mode Available

### ME Dostupan režim pauze

Dvije vertikalne linije na ekranu osjetljivom na dodir ukazuju na dostupnost režima pauze. Prevucite nadole preko cijelog ekrana osjetljivog na dodir da biste pauzirali iskustvo. Režim pauze se može koristiti jednom u prvoj ili drugoj uzastopnoj upotrebi može se aktivirati u prvih 3 minuta ili 8 povlačenja iskustva.



## Pause Mode Active

### ME Režim pauze aktiviran

4 vertikalne linije i vibracije uređaja ukazuju na to da je aktiviran režim pauze.  
Režim pauze može trajati do 8 minuta.  
Ako se iskustvo ne nastavi, držač će se automatski isključiti.



## Resume Experience

### ME Nastavi iskustvo

Prevcite nagore preko cijelog ekrana osjetljivog na dodir i sačekajte da se ponovno zagrijavanje završi prije nego što nastavite iskustvo. Vibracija i svijetlosni vodič će označiti da je držač spreman da nastavi upotrebu.



# FlexPuff

ME FlexPuff

**ME FlexPuff automatski analizira vaše iskustvo i može pružiti 4 dodatna povlačenja unutar iskustva koje traje do 6 minuta.\***

\*FlexPuff je dizajniran da radi sa duvanskim patronama. Aktivacija i broj povlačenja zavise od individualnih obrazaca upotrebe, dodatna povlačenja možda neće važiti za sve odrasle korisnike i/ili iskustva. FlexPuff se ne aktivira kada se koristi pauza.



# Quick Tips

ME Brzi savjeti

## Screen States

ME Stanja Ekrana

Dvije crte, spremno za 2 upotrebe. Jedna crta, spremno za 1 upotrebu. (0) Baterija je ispraznjena, potrebno je ponovno punjenje (E) Resetujte držač i džepni unjač.



## Flex Battery Modes

### **ME Režim performansi (podrazumijevano)**

Do 3 uzastopne upotrebe bez pauze ili 2 uzastopne upotrebe sa pauzom za jednu od njih.

### **Eko režim\***

Držač je podešen za jednu upotrebu. Režim pauze nije dostupan.

\*Eko režim se može podešiti samo putem IQOS aplikacije, a dostupnost IQOS aplikacije može varirati u zavisnosti od zemlje.

## To Reset

### **ME Za resetovanje**

Stavite držač u džepni punjač i pritisnite dugme džepnog punjača na 10 sekundi. Sva statusna svijetla će se isključiti, a zatim uključiti da potvrde RESET. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte IQOS podršku.



# How to use your IQOS ILUMA i PRIME™

**ME** Kako koristiti svoj IQOS ILUMA i PRIME™

## 1.

### Turn On

**ME** Uključivanje

Pritisnite i držite dugme džepnog punjača 4 sekunde, zatim otpustite; statusna svjetla će se uključiti.



## 2.

### Charge

#### ME Punjenje

Držač će se automatski puniti kada se stavi u džepni punjač. Prije prve upotrebe, potpuno napunite svoj IQOS ILUMA i PRIME™ kompatibilnim adapterom za napajanje, u skladu sa Upozorenjima o bezbjednosti i Uputstvima. (približno 135 min).



**3.**

### Insert SMARTCORE STICK™

**ME** Ubacite SMARTCORE STICK™  
Ubacite SMARTCORE STICK™  
do linije na filteru dok držač ne  
zavibrira.



## 4.

### Autostart Heating

#### ME Automatsko zagrijavanje

Zagrijavanje počinje automatski ili prevlačenjem prsta prema gore na ekranu osjetljivom na dodir. Ekran osjetljiv na dodir će prikazati status zagrijavanja.




# 5.

## Begin Use

### ME Početak upotrebe

Počnite sa korišćenjem nakon druge vibracije.



# 6.

## Experience Countdown

### ME Odbrojavanje iskustva

Svjetlosni vodič oko ekrana osjetljivog na dodir pokazuje preostalo vrijeme iskustva.



# 7.

## Nearly Complete

### ME Skoro završeno

Da bi signalizirao posljednjih 30 sekundi ili posljednja 2 dima, držač će vibrirati.



## 8.

### Remove SMARTCORE STICK™

**ME** Uklonite SMARTCORE STICK™  
Uklonite iskorišćeni SMARTCORE  
STICK™ i odložite ga u skladu sa  
bezbjednosnim upozorenjima i  
korisničkim uputstvom.



IQOS  
ILUMA i  
CRNOGORSKI



Ovo je simbol za  
bezbjednosno  
upozorenje. Koristi  
se da vas upozori na  
moguće opasnosti od  
fizičke povrede.

# BEZBJEDNOSNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE

**PROČITAJTE SVA BEZBJEDNOSNA UPOZORENJA I  
INSTRUKCIJE PRIJE UPOTREBE DA BISTE IZBJEGLI  
POVREDU.**

**Ova bezbjednosna upozorenja i instrukcije ne  
mogu obuhvatiti sve moguće okolnosti koje mogu  
nastati, tako da korisnici treba da postupaju  
pažljivo i oprezno.**

SAČUVAJTE OVA  
BEZBJEDNOSNA  
UPOZORENJA I  
INSTRUKCIJE ZA  
UBUDUĆE POŠTO  
SADRŽE VAŽNE  
INFORMACIJE.

**Ova bezbjednosna upozorenja i instrukcije važe za  
IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™**

## CILJNA GRUPA

- IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ i  
SMARTCORE STICKS™ namijenjeni su isključivo  
punoljetnim korisnicima.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i  
SMARTCORE STICKS™ namijenjeni su punoljetnim  
osobama koje bi inače nastavile da koriste duvan  
ili proizvode koji sadrže nikotin.

- Djeca i adolescenti ne smiju da koriste IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, niti SMARTCORE STICKS™ ni u kom slučaju.
- Ovaj proizvod ne treba da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedovoljnim znanjem, osim u slučaju da su pod nadzorom ili su im date instrukcije za upotrebu proizvoda na bezbjedan način i razumiju opasnosti koje mogu nastati njegovim korišćenjem.

#### **DUVAN I NIKOTIN**

- SMARTCORE STICKS™ patronе sadrže nikotin, koji stvara zavisnost.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA PRIME i™ i SMARTCORE STICKS™ nisu proizvodi bez rizika. Najbolji način da se smanje rizici po zdravlje koje prouzrokuje duvan jeste da se u potpunosti prestane sa korišćenjem duvana i nikotina.
- Nikotin je prirodno prisutan u duvanu koji se koristi u patronama SMARTCORE STICKS™.
- Neki korisnici mogu iskusiti bolove u stomaku, grudnom košu, osjećaj gušenja, kašalj, otežano disanje, vrtoglavicu, suva usta, suvo grlo, upalu desni, glavobolju, iscrpljenost, zapušenost nosa, mučninu, nadraženost u ustima, lupanje srca, nadraženost grla i povraćanje.
- Ljudi koji boluju od srčanih bolesti ili su im podložni, koji boluju od dijabetesa, epilepsije ili imaju iznenadne napade, ne smiju koristiti proizvode koji sadrže nikotin.
- Proizvodi koji sadrže nikotin ne smiju se koristiti u toku trudnoće ili dojenja. Ako ste u drugom stanju, dojite ili mislite da ste možda u drugom stanju, treba da prestanete sa korišćenjem duvana i nikotina u potpunosti.
- Prestanak pušenja ili prelazak na IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i SMARTCORE STICKS™ ili druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtijevati korigovanje doze određenih lijekova (npr. teofilina, klozapina, ropinirola).
- Ukoliko ste u nedoumici da li možete koristiti IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ili SMARTCORE STICKS™ imajući u vidu vaše trenutno zdravstveno stanje, obratite se ljekaru.

#### **⚠ VAŽNE BEZBJEDNOSNE INFORMACIJE**



- Držite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i SMARTCORE STICKS™ van domaćaja djece i kućnih ljubimaca u svakom trenutku.

- OPASNOST OD GUŠENJA – IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ uređaji, dodaci i SMARTCORE STICKS™ sadrže sitne djelove.
- OPASNOST OD GUŠENJA — SMARTCORE STICKS™ sadrže sitne metalne djelove oštrih ivica.
- OPASNOST OD GUTANJA
  - Ako se прогутају patronе SMARTCORE STICKS™ može доћи до ozbiljnih povreda unutrašnjih organa, zbog sitnih metalnih djelova oštrih ivica.
  - Ako se прогутају patronе SMARTCORE STICKS™, постоји ризик од тројања никотином.
  - Ako прогутате patronе SMARTCORE STICKS™, одмах се обратите лекару.
- OPASNOST OD RUKOVANJA PROIZVODOM — Nemojte rasklapati patronе SMARTCORE STICKS™ пошто садрže sitne metalне djelove oštrih ivica. Uvijek bacite/uklonite patronе SMARTCORE STICKS™ одмах након коришћења у складу са локалном регулативом о одлагању отпада.

## UPOZORENJE

## OPASNOSTI OD ELEKTRONSKIH UREĐAJA I BATERIJE

### Rizici od elektronskih uređaja

Ukoliko se ne slijede ova bezbjednosna upozorenja i instrukcije, može doći do požara, eksplozije, strujnog udara, povrede ili oštećenja proizvoda ili druge imovine:

- IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ treba da koristi isključivo ciljna grupa.
- Nemojte koristiti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ na mjestima gdje je zabranjena upotreba elektronskih uređaja.
- Nemojte puniti, niti koristiti IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ili njihove dodatke ukoliko su oštećeni, pokvareni ili polomljeni.
- Nemojte koristiti IQOS ILUMA i™, niti IQOS ILUMA i PRIME™ ako djeluje da curi tečnost iz baterije.
- Punite IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ isključivo u zatvorenom prostoru, kako je označeno simbolom , koristeći kabl za punjenje koji je odobrio proizvođač (dostavljen u pakovanju) i sertifikovani adapter za napajanje (koji treba da nabavite iz pouzdanog izvora). Nemojte koristiti dodatke koje nije odobrio proizvođač. Pogledajte odeljak pod nazivom „Tehnički podaci“ i [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com) za dodatne važne informacije o bezbjednosti.
- Ovaj proizvod se smije puniti isključivo pri bezbjednom, veoma niskom naponu. Pogledajte dio ovog korisničkog uputstva pod nazivom „Tehnički podaci“ za više detalja.

- Nemojte koristiti, puniti ili čuvati IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ na mjestima gdje je visoka temperatura (kao na primjer u kolima tokom ljeta ili blizu izvora toplote kao što su radijatori ili kamini).
- Nemojte koristiti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ na mjestima gdje ima zapaljivih materijala, tečnosti i gasova.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, adapter za napajanje i kabl za punjenje ne treba dovoditi u dodir sa tečnostima. Ne dodirujte ih ako se pokvase ili potope u neku tečnost.
- Nemojte čistiti držač sredstvima za čišćenje.
- Povremeno čistite USB ulaz za punjenje na uređaju IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ kako biste sprječili nakupljanje stranih materija (kao što su čestice prašine) i provjeravajte da nema stranih materija u USB ulazu za punjenje prije korišćenja USB konektora.
- Postupajte pažljivo. Nemojte ispuštati IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™, niti ih izlagati jakim udarima.
- Ovaj proizvod ne sadrži djelove koje može popravljati korisnik. Ne pokušavajte da otvorite, modifikujete, servisirate, rasklapate ili popravljate bilo koju komponentu uređaja IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™, niti da zamijenite bilo koju komponentu ili bateriju.
- IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ džepni punjač i držač nisu kompatibilni sa prethodnim IQOS generacijama (IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, ili IQOS 3 DUO). Nemojte puniti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ držač u nekom od IQOS džepnih punjača prethodnih generacija. Nemojte puniti nijedan IQOS držač prethodnih generacija u džepnim punjačima IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod ako je bio izložen velikoj hladnoći, toploti ili vlazi.
- Ne dodirujte IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i/ili njihove aksesoare ako se pregriju, varniče, ispuštaju dim, zapale se ili gore. Ako postoji i ako je moguće, pažljivo isključite ili prekinite električno napajanje.
- Nemojte ubacivati nijedan drugi predmet u grijnu komoru osim patrona SMARTCORE STICKS™
- Uredaj može raditi samo na temperaturama  $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$ .
- SMARTCORE STICKS™ su isključivo za jednokratnu upotrebu i nikada ih ne treba ponovo koristiti, paliti šibicom, upaljačem, niti bilo kojim drugim izvorom plamena.

### Rizici od baterije

IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ napajaju zaptivene litijum-jonske (Li-ion) baterije. U normalnim uslovima korišćenja, baterija je zaptivena. Ukoliko primjetite da curi tečnost iz baterije, preduzmite sljedeće mjere predostrožnosti:

- Ako progutate tečnost koja curi iz baterije, odmah se obratite ljekaru. Nemojte izazivati povraćanje niti unositi hranu ili piće.
- Ako udahnete isparenje od tečnosti koja curi iz baterije, izdiđite na svjež vazduh i obratite se ljekaru.
- U slučaju da tečnost koja curi iz baterije dođe u kontakt sa kožom, operite zahvaćenu površinu, uključujući ruke i ne dodirujte oči.
- U slučaju da tečnost koja curi iz baterije dođe u kontakt sa očima, odmah ih isperite čistom tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i odmah se obratite ljekaru.



### RIZIK OD VRELOG AEROSOLA

- Prilikom korišćenja uređaja IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ u vrelim i vlažnim vremenskim uslovima, zbog vode u aerosolu djeluje da je temperatura aerosola veoma visoka.
- Da bi se izbjegao ovaj osjećaj, čuvajte patronе SMARTCORE STICKS™ na čistom, suvom i hladnom mjestu. Nemojte izlagati ovaj proizvod uslovima visoke vlažnosti ili direktnom sunčevom svjetlu.
- Nemojte koristiti patronе SMARTCORE STICKS™ koje su bile izložene visokim temperaturama ili vlazi.
- Ne uklanjajte patronu SMARTCORE STICK™ za vrijeme upotrebe.
- Ako osjetite neku nelagodnost, prestanite sa korišćenjem ovog proizvoda i obratite se ljekaru.



### RIZIK OD ALERGIJSKE REAKCIJE

- Korišćenje uređaja IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ može prouzrokovati alergijske reakcije, kao što su oticanje lica, usana, jezika, desni, grla ili tijela, otežano disanje ili šištanje.
- Prestanite da koristite uređaje IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ i odmah se obratite ljekaru ako osjetite bilo koji od navedenih simptoma, pošto mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju.
- Određeni SMARTCORE STICKS™ sadrže biljne sastojke koji mogu izazvati alergijske reakcije kod nekih korisnika (pogledajte informacije na pakovanju). Ne dijelite IQOS ILUMA i™ ili IQOS

ILUMA i PRIME™ uređaje sa drugim korisnicima kako biste smanjili rizik od unakrsne kontaminacije koja bi mogla dovesti do alergijske reakcije.

#### **Upotreba patrona SMARTCORE STICKS™**

- Koristite IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ isključivo uz patrone SMARTCORE STICKS™ posebno dizajnirane za uređaje IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™.
- Nikada nemojte koristiti uređaje IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ sa cigaretama ili sličnim proizvodima.
- Nemojte koristiti patrone SMARTCORE STICKS™ sa prethodnim generacijama IQOS uređaja (IQOS 3 DUO™ ili ranije).
- Nemojte modifikovati patrone SMARTCORE STICKS™ na bilo koji način, niti dodavati neke supstance patronama SMARTCORE STICKS™. Ukoliko to učinite, može doći do povrede.

#### **PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DEJSTAVA ILI DOGAĐAJA**

- Ako iskusite neka neželjena dejstva po zdravlje prilikom korišćenja uređaja IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i/ili patrona SMARTCORE STICKS™, konsultujte se sa ljekarom.
- Svako neželjeno dejstvo ili događaj možete prijaviti direktno tako što ćete nazvati vaš lokalni korisnički servis (detalji se mogu naći u brošuri o korisničkom servisu). Prijavljanjem propratnih pojava, možete pomoći u pružanju više informacija o bezbjednosti ovog proizvoda.
- Za više informacija posetite [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com)

#### **TEHNIČKI PODACI**

##### **Držač:**

IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™

Model M0010

Tip baterije: Li-ion baterija za punjenje

Ulas: 5 V  1,6 A

##### **Punjač:**

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Tip baterije: Li-ion baterija za punjenje

Ulas: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

##### **Punjač:**

IQOS ILUMA i™

Model M0022

Tip baterije: Li-ion baterija za punjenje

Ulas: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

Nisu svi uređaji navedeni u ovim bezbjednosnim upozorenjima i uputstvima uključenim u ovo pakovanje.

## **Informacije o kompatibilnom adapteru za napajanje**

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25,  
S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45,  
S82A46

Ulaz: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Izlaz: 5.0 V  2.0 A

Izlazna snaga: 10.0 W

Prosječna aktivna efikasnost: 79.0 %

Potrošnja energije bez opterećenja: <0.09 W

**Koristiti sa priloženim kablom za punjenje**

**UREĐAJA IQOS ILUMA i™ | IQOS ILUMA i PRIME™**



 Ovaj simbol na uređaju ili na njegovoj ambalaži označava da se ovaj uređaj i njegovi zasebni djelovi (uključujući baterije) ne smiju bacati/ uklanjati sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Uklanjati se običnim otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga, vaša je odgovornost da uklonite EE-otpad (otpad električnih i elektronskih proizvoda) tako što ćete ga odnijeti na određeno mjesto za prikupljanje i recikliranje EE-otpada. Pored toga, potrošene baterije mogu se vratiti besplatno na mjesto prodaje. Odvojeno prikupljanje i recikliranje EE-otpada (uključujući baterije) prilikom uklanjanja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osiguranju da se otpad reciklira na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Odlaganje EE-otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada (npr. spaljivanjem ili odlaganjem na deponiju) može imati negativne posljedice po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija o tome gdje možete odložiti EE-otpad za reciklažu, obratite se organu lokalne uprave, lokalnoj komunalnoj službi za odlaganje otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj. Lokalni uvoznik proizvoda obezbijediće finansiranje postupka obrade i reciklaže EE-otpada koji je vraćen kroz sabirne punktove u skladu sa važećim propisima.

## UPUTSTVA ZA UKLANJANJE BATERIJE (RADNI ODLAGANJA I RECIKLAŽE)

Potrošač ne smije uklanjati baterije. Na kraju vijeka proizvoda, samo ovlašćeno lice za reciklažu smije bezbjedno ukloniti baterije prateći sledeće korake.

**IQOS ILUMA i PRIME™ Džepni punjač (Model M0021):**

Korak 1: Uređaj treba potpuno isprazniti prije rastavljanja.

- Korak 2: Uklonite/odlijepite gumeni jastučić sa omotača džepnog punjača.
- Korak 3: Uklonite 2 šrafa.
- Korak 4: Uklonite magnetski konektor pomoću malog (približno 1 mm) odvijača.
- Korak 5: Uklonite omotač klizanjem i laganim vertikalnim pomeranjem od metalnog kućišta.
- Korak 6: Uklonite gumenu podlogu (1x) i šraf na ploči (1x).
- Korak 7: Odvojite sve fleksibilne štampane ploče (3x) i konektor (2x) kako biste uklonili PCBA punjača.
- Korak 8: Uklonite 2 šrafa sa okvira i izvadite ga iz metalnog kućišta.
- Korak 9: Uklonite bateriju naginjanjem prema gore i odložite je u skladu sa lokalnim propisima.

#### **IQOS ILUMA i™ Džepni punjač (Model M0022):**

- Korak 1: Uredaj treba potpuno isprazniti prije rastavljanja.
- Korak 2: Otvorite vrata.
- Korak 3: Uklonite poklopac vrata prstima.
- Korak 4: Otpustite 2 šrafa na vrhu i dnu.
- Korak 5: Uklonite kućište punjača.
- Korak 6: Otpustite elektronsku ploču (samo 1 šraf) i uklonite držač.
- Korak 7: Isključite konektor baterije na ploči.  
Nemojte seći žice baterije.
- Korak 8: Isključite konektor FPC svjetlosnog kanala na ploči i odvojite 2 kapton trake na bateriji.
- Korak 9: Uklonite bateriju naginjanjem prema gore i odložite je u skladu s lokalnim propisima.

#### **IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ Držač (Model M0010):**

- Korak 1: Uredaj treba potpuno isprazniti prije rastavljanja.
- Korak 2: Otvorite prsten.
- Korak 3: Otvorite poklopac držača.
- Korak 4: Izvadite CM (Coil Module) zaptivni prsten.
- Korak 5: Izvucite sklop iz kućišta.
- Korak 6: Odjemite baterijski kontakt sa PCBA strane i podignite ga.
- Korak 7: Uklonite bateriju i odložite je u skladu sa lokalnim propisima.

#### **POTVRDA O USKLAĐENOSTI**

Ovim kompanija Philip Morris Products S.A. izjavljuje da su IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Zvanična Izjava o usaglašenosti može se naći na:  
[www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ rade u frekventnom opsegu 2,402 – 2,480 GHz uz maksimalnu izlaznu snagu RF ispod 10,0 dBm.

Ovaj uređaj je usklađen sa ograničenjima izloženosti RF i ocjenjen je u skladu sa uslovom izloženosti za prenosive uređaje prema standardu EN 62311:2008.

Dizajnirano i proizvedeno pod nadležnošću kompanije Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švajcarska.



Riječ i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i korišćenje takvih oznaka od strane Philip Morris Products S.A. je pod licencom.

Dodatne informacije o firmware licenci za IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ dostupne su na [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com).

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A. The CE mark is a European conformity marking consisting of the letters 'CE' enclosed in a circle.